

t13_lpspace2 (TMb- dovks89x3roR8HZtcqQhHMbNuw4HTuQY)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $r2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k56_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k30_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_rfunct_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k54_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_valued_0 \\ X1))) \Rightarrow ((k5_relat_1 (k30_valued_1 X1) X0 = k30_valued_1 (k5_relat_1 \\ X1 X0)) \wedge ((k5_relat_1 (k4_rfunct_1 X1) X0 = k4_rfunct_1 (k5_relat_1 \\ X1 X0)) \wedge (k5_relat_1 (k54_valued_1 X1) X0 = k54_valued_1 (k5_relat_1 \\ X1 X0)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((m1_subset_1 X2 \\ (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((r2_relset_1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_membered X1) \wedge ((v1_funct_1 \\ X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \Rightarrow (k56_valued_1 \\ X0 X1 X2 = k54_valued_1 X2) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X2) \wedge \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2_partfun1 \\ X0 X1 X2 X3 = k5_relat_1 X2 X3) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$v3_membered\ k1_numbers \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.((v1_membered\ X1)\wedge((v1_funct_1 \\ X2)\wedge(m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((v1_funct_1 \\ (k56_valued_1\ X0\ X1\ X2))\wedge(m1_subset_1\ (k56_valued_1\ X0\ X1\ X2)\ (\\ k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ k1_numbers)))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1\ X2)\wedge \\ (m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ X1))))\Rightarrow((v1_funct_1 \\ (k2_partfun1\ X0\ X1\ X2\ X3))\wedge(m1_subset_1\ (k2_partfun1\ X0\ X1\ X2\ X3) \\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ X1)))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3_membered\ X0)\Rightarrow(v1_membered\ X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ X1)))\Rightarrow(v1_relat_1\ X2) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1_membered\ X1)\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ X1)))\Rightarrow(v1_valued_0\ X2)) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1_funct_1\ X1)\wedge(\\ m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (k2_zfmisc_1\ X0\ k1_numbers))))\Rightarrow(\\ \forall X2.r2_relset_1\ X0\ k1_numbers\ (k56_valued_1\ X0\ k1_numbers \\ (k2_partfun1\ X0\ k1_numbers\ X1\ X2))\ (k2_partfun1\ X0\ k1_numbers\ (\\ k56_valued_1\ X0\ k1_numbers\ X1)\ X2))) \end{aligned}$$